

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 сый алтынны
ыйтан тахсар

№ 139,5339)

1979 сый. Сэтинньи 24 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы

Политической-экономической үөрэх

КӨРДӨБҮЛҮ КҮҮҮРДҮӨХХЭ

Былый билиги оройуонмутугар партийнай үөрэх 70, комсомольский үөрэх 38 оскуолалара уонна семинардара, экономической үөрэх 32 куруһуоктара уонна оскуолалара төрүөлүн үлэлэрин салааларылар. В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туоларынан сибээстээн бастакы занятиелар «Лениннам—билиги эпохабыт революционной аммата» диир теманы үөрэттигэ амманылар. Свердловчаннар опыттарынан маңнайгы занятиелары ытыгыга оройуон партийнай-советской активга, тэрилтэлэр, совхозтар салайааччыларга ыттынылар. Одьулунна ССКП райкомун II секретара Перякин М. Е., Дирингэ райсовет исполкомун председатели Бурашев Р. Р., Хатылыга тыа хаһаайыстыбатын управленийтин начальнига Коркин Е. П., Сыланта народнай хонтуруол оройуоннаары комитетын председатели Эверстов Н. Е. лекциялары аахтылар. Оройуон иннингэр занятиелары тэрилтэлэр салайааччыларга, ССКП райкомун, ИБСЛКС райкомун эппиэттээх үлэһиттэргэ ыттылар.

Бастакы занятиелар барыларынан уонна оскуолалары төрийин ахсаанынан, онно истэаччылары сүүмэрдэһин турутууна сыһаалаахха, үөрэх дыһын Чанкыдаары, Хайбахсмытаары, Одьулуннаары, Болугурдаары, Мугудайдаары, Болтогтоову, Кытаанахтаары цеховой, олохтооһо комбинатынаары, балыкхатаары, сибээс уездынаары, Мугудай, Диринг орто оскуолаларынаары, 13 №-дөөх СПТУ-таары маңнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэр балаачча үчүгэй бэлэмнээх көрүстүлөр.

Ол эрээри сорох партийнай тэрилтэлэр кыстыкка киирин «ыраахаттарга» үтүрүттөрүгэ аатыран үөрэх дыһын сөптөөх бэлэмэ суох көрүстүлөр. Карл Маркс аатынан совхоз Вахсытаары отделениегэр үөрэх хойутан салаалана. «Чурапчы», Субуруускай аатынан уонна Карл Маркс аатынан совхозтар салайааччыларга экономической үөрэхтээһин оскуолаларыгар истэаччылары сүүмэрдэһингэ көтүмэхтин сыһыаннастылар. Ол түмүгэр маңнайгы занятиеларга сыһыан быйыһаа намыһах буолла. Коммунальной предпринимелар уонна туспаран оҕоруу комбинатынаары, лесопуһууһаары, эт-үүт комбинатынаары партийнай тэрилтэлэр үөрэх дыһын эмне тэрээһинэ суох салаалатылар.

Партийнай, партийнай тэрилтэлэр секретардара, совхозтар директордара тустаах тэрилтэлэр салайааччыларга пропагандистары үөрэх программатынан, сөптөөх литературанын хааччылыгыга суолта биэрбэттэн сыһыаннастылар. Пропагандистар оройуоннаары семинардара тыа еприи үтүс пропагандистара сыһыаннастылар. Оттон партийнай секретардара, совхозтар директордара пропагандистарга семинары ыытар туһунан толкуйдана ди илтир. Пропагандистартан сөптөөх көрдөбүл турбатарын түмүгэр Хонтороҕо, Хадаарга, Одьулунна, Сыланта, «Сельхозтехника» холбоһугар, райпога, «Якутнефтепроводстрой» ПНК-гар, «Якутсовхозстрой»

ТМУ-гар сорох пропагандистар байлара лекция ааһан занятиелар ыыта илтир.

Билигин расписаниелары тутуһан иһэр пропагандистар 3-түү занятиелары ыыттылар. Оттон үтүс сирдэргэ биридин-иккидин эрэ занятиелар ыытылынылар.

Үтүс оскуолаларга истэаччылар занятиеларга сыһыаннара мөлтөх. Ити үрдүкүн бастакы занятиелар түмүктөрүн туһунан болууруоһу сүүс-сорохтох Хадаардаары цеховой партийнай тэрилтэ эрэ дууһаласта. Партийнай секретардара Оксентинков М. С., Бонин В. Е. үлэһиттэр политической уонна экономической үөрэтириллэрин төрийин болууруһунан бэлэмнээхтэ дьарыктанматтар.

Үтүс салайааччылар үлэ дьоруун үөрэх араас формаларынан төлөрү хаарга кыһанматтар. Ол түмүгэр сорох сирдэргэ, холоор, Вахсыга, Хатылыга, Сыланта, Кытаанахха, Солоньевка, үлэһиттэр инниннээх улахан агара үөрэх ханнык да көрүгүнэн хабыллыбата.

Оройуон кинигэр райсовет иннинээри партийнай тэрилтэ б, балыкхатаары б, райпогаары б оскуолалары төрийин үлэһиттэр үтүс өттүлэрин үөрөһүнэн хаптылар. Диринг, Мугудай, Чурапчы орто, Чурапчы I №-дөөх араас кылаастаах оскуолаларынаары партийнай тэрилтэлэр технической үлэһиттэргэ тустаах оскуолалары төрийин эмне сөптөөх суолу тутуһаллар.

Ол эрээри байлаларын политической билиилэрин үрдэтэргэ кыһанмат, политической үөрэх оскуолаларыгар сыһыантан аккаастанар рабочайдар, сулууссалаахтар эмне бааллар. Итинниги табыарыстартан сөптөөх көрдөбүлү туруоруохха, байлаларын тустаах үлэһиттэр төһө үтүс суобастаахтык сыһыаннабалларын интэриэһиргээххэ наада.

Байл билиитин көтөһингэ дьулуһуу үтүс холобурун Социалистической Ула Геройа Р. И. Константинов, колхознай тутуу ветерана П. К. Дьячковай уо. д. а. көрдөрүлөр. Бу ытык кырдыаастар полит-экономияларга ким хайа иннинэ көлөллөр, байлалар үчүгөйдик аахпат суруйбат да буолаллар активнайдык кыһаллар. Оттон сорохтор пенсияра тахсаат да, кырдыабыт аатыран үөрөнөртөн аккаастаналлар.

Үлэһиттэри интингэ коммунистическай үлэ оскуолалара улахан оруонлаахтар. Бу оскуолалары профсоюз комитеттара быһаччы салайан үлэһиттэхтэхтэрин үрдүкүн биэр да комитет үчүгөйдик ылымна илти.

Үлэһиттэр политической уонна экономическай үөрэтириллэрин төрийингэ баар этэрбастары суһаллаах туоратар дьаһаллары ылаахха, биридин истэаччылартан уонна пропагандистартан көрдөбүлү күүһүрдүөххэ.

И. НЕУСТРОЕВ, ССКП райкомун пропагандага уонна агитацияга отделын эбидиссезийин солбуйааччы.

ПЯТИЛЕТКА УДАРНОЙ БАХТАТА

КУРГУӨМНЭЭХ СУБУОТУНЬУН

Мугудай общественно-сүөһү кыстыгы төрийингэ активнайдык көмөлөһөр.

Бу күһүгэргэ кэһиллээк рабочайдара, сулууссалаахтара, оскуола үөрэнээччилэрэ маассабай субуотунуһууларын онорон Тобуруонгэ, Төлөй Дирингэр барыта 460 ыччат сүөһү киирэр хотоннору тутуутун ситэрстилэр.

А. ЗАХАРОВ.

ТӨҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

П. С. Толстяков «Сельхозтехника» холбоһугар биэр бастык механизатор.

Кодьуус уонна хаачыс-

тыба пятилеткатын төрдүс сыһыан уон ыйыгар Проконий Семёнович ДТ-75 тракторунан 1714,4 этэһиний гектардаах үлэни өгөрөн соруудаары 26,9 бырыһыан аһарда.

П. БОТУЧИНА.

ЭРГИЗН ТҮЙГУНА

Хадаардаары протокварнай маһаһын үчүгөйдик үлэһиттэр.

Советскай эргизн туйгуна Екатерина Газарильевна Николаева социалистическай куоталаһын иннинки нуоннугар иһэр. Кини быһыла кэһиллээхтэ 192800 солк. табаары атыһылаан соруудаары 1800 солк. аһаран иһэр.

А. ГОГОЛЕВА.

Олох-дьаһах комбинатын агаһа таһаһын өгөрөөччүлэри паталетка төрдүс сыһыан аһыһыт уон ыйыт түмүгүнэн 40200 солк. бордуукусуйаһы биэрэн, быһаһаһын 105 бырыһыан толордулар.

Мамма Анна Тимофеевна Мордовская, комсомолка Ольга Дьячкова уонна Анастасия Романовна Попова соруудаары 20—25 бырыһыаннан протоквартаатылар.

Снимокка: (загастан) бырыһаһыт Е. П. Ноговицына, Ольга Дьячкова, скаккы уонна Анна Тимофеевна Мордовская кытта үлэ хаачыстыбатын бөрөбүрүлэһир.

П. Оксентинков Фотота.

САРСЫН, СЭТИННЬИ 25 КҮНЭ—ОРОЙУОН НАРОДНАЙ СУДЬУЙАТЫГАР БЫЫБАР КҮНЭ. БУКА БАРЫ—БЫЫБАРГА!

БЫЫБАР ИННИНЭЭБИ МУННЬАХТАР

ХОПТОБҮ

Сэтинньи 22 күнүгэр Эрилик Эристини аатынан совхоз Хоптобобобобу отделениегэр рабочайдарын уонна сулууссалаахтарын народнай судьуйага кандидат таб. Филиппов Валерий Тимофеевичи кытта керсүүһүлэригэр аналлаах быыбар иннинээри мунуһахтарын партийнай тэрилтэ секретара И. В. Софронова аста.

Народнай судьуйага кандидат В. Т. Филиппов олоһун, үлэтин туһунан итэҕэллээх ким И. И. Попов сфинилин көпсөһө. Кини, В. Т. Филиппов «Правда» паридогы харыстааһынга үлэни туспарар уонна сокуому кэһиллэригэр утары охсуһууну күүһүрдэр туһунан ССКП Кини Комитетин сана уурааһын олоххо кылларынга, советскай сокуоннары тутуһуунарыга төлөрү бэлэмнээх уонна дьобурулаах ким быһымытын сыһаалаан туран, дос-

тойнай кандидат иһин куоластаарыга ыһарла.

Быыбар иннинээри мунуһаахха туруорулаахтат кандидатты өйөөн рабочай Д. П. Матвеев, совхоз ыһаабынай экономиста Н. П. Тарасов, прораб Н. Н. Хомянов тыл эттилэр.

Народнай судьуйага кандидат В. Т. Филиппов иннингэ сүктэриилэр үрлүк итэҕэл иһин маһтанна уонна ону толорууга бары үлэһиттэргэ эриһэрдэ.

Мунуһаах кыттылаахтара оройуон народнай суутун народнай судьуйатыгар кандидаттынан регистрацилиммыт В. Т. Филиппов иһин бары, биэр ким кураук, куоластаарыга ыһарым таһаардылар.

ЧУРАПЧЫ

Бэһэһэ кингэ «Якутсельстрой» тутар-тигар участкаһын кыһыл мунуугар Карл Маркс аатынан совхоз Мугудайдаары отделе-

китын рабочайдарынан уонна сулууссалаахтарынан, олох-дьаһах комбинатын коллективнаан оройуон народнай судьуйатыгар кандидаттынан туруорулаахтат В. Т. Филиппови кытта керсүүһүгэ аналлаах быыбар иннинээри мунуһаах буолла.

Мунуһаах ыһааһа киирин тыһыанан участвак партийнай тэрилтэтин секретарын солбуйааччы П. П. Дьячковскай аста. Кини тылы «Якутсельстрой» тутар-тигар участкаһын бухгалтерга А. А. Полятинскайга биэрэр. Араатар народнай судьуйага кандидаттынан туруорулаахтат В. Т. Филиппови сфинилин сырдатты уонна бары быыбардааччылары быыбар күн кини иһин куоластарын биэрэллэригэр ыһарла.

Табаарыс В. Т. Филиппов кандидаттынан оройуоннаары лекска десничелэ С. П. Федоров, автомеханик К. В. Козлов, болуутуһуу Н. В. Местников, пенсионер Е. А. Портягин өбөөтүлэр.

Оройуон народнай судьуйатыгар кандидат В. Т. Филиппов харда тыһы эттэ.

ТАБААРЫС БЫЫБАРДААЧЧЫЛАР! ОРОЙУОН НАРОДНАЙ СУДЬУЙАТЫГАР ДОС-ТОЙНАЙ КАНДИДАТ В. Т. ФИЛИППОВ ИҢИН БУКА БАРЫ, БИИР КИҢИ КУРДУИ, КУОЛАСПЫТЫН БИЗРИЗБИҢ!



Сэтгүүл 22 хүнээр буулан ааснаг тус хамгаалмалтай уонна со. рогонко үлэнтэриг профсоюзун оройуоннаар конференциягар очуот- туур дахылааты профсоюз райкомун председателэ М. А. Романова онордо.

Бу 2736 профсоюз чл. лэниг түмэр комитет бэ. йэтэн үлэтин ССКП XXV сэтгүүл. Кини Комитет от аймалары уонна с. тиниһэтэри (1978 с.) Пленумнары уураахтары олоххо киллэрингэ ту. хаайан балаача тэрээһин. нээхтиг ыһыһыт. Көппа. ки үс сылга райком 4 плену. 9 президиум мун. баахтарын онорбут. Ое. но «Эти, үүтү уонна сү». һү итингитин атын боро. дуукталарын онорон таһа. рымга үлэни күүһүрдэр туһунаа ССКП КК Су. ругун олоххо киллэрингэ профсоюзнай тарилталар соруктары, совхозтарга үлэ харыстабылын, тех. нинаттан сэрэхтээх бу. лууну тупсарыага 1976— 1978 сс. кэллм былаанна. ра туолан иһинлэрин, об. щественнай сүөһү кыс.

Профсоюзнай олох: отчуоттар, быыбардар СОНУН ФОРМАЛАРЫ, САҢА СҮҮРЭЭНИ

тыһын тэрийин, о. д. а. бопуурустар дүүһэллэри. либиттар. Президиум мун. шаар үлэбэ коммунист. ческай сыйыан иһин хам. сааһына тэтинигэ Су. бууруускай аатынан уонна «Чурапчы» совхозтар ра. бочкомнары председател. лэрин отчуоттара көрүл. лүбүт.

Профсоюз райкомун иһинэн аналлаах комис. сиалар тэрийилбэтэхтэр. Ох даһаны иһин райком рабочкомнары, месткомна. ры ситэтэ суох салаабыт, профсоюзнай активы мол. төхтүк түмүт, киниэхэ күннэтэ комону онорбо. тох. Ол түмүтү сорох сирдэргэ профсоюз олох. тоох комитеттара уота. күөһэ суох, бириэмэттэн бириэмэҥэ эрэ үлэһэ. биттэр. Ити ордуу Хаты. лы, Болтоно, Килэтин, Хоптово месткомнарыгар сыйыаннаах.

Отчуоттуур кэмгэ атыт. тартап балаача ордуотун

Карл Маркс аатынан сов. хоз рабочкома (предсе. датель «П. А. Дьяков») үлэһэбит. Совхозтар от. делопеларынаага мест. комнартан Мугудай (пред. седатель А. В. Захаров), Чаныр (председатель А. И. Адамов), Хадаар (предсе. датель П. Н. Титов) үлэ. дыссинилиһитин бөһө. гөтүтү, социалистическай куоталаһымы тэрийингэ, рабочийдари ой. санаа от. түнэн иһингэ элбэри онорбуттар.

Ростовчаннар бичымна. рынан хаалыахаа суох үлэһир иһин хамсааһын. га кыттаан 131 коллектив. 1384 үлэһит үрдэттиг. бит эбэхтэллэһиттэр иһиниһттар. В. П. Ле. инн торообутэ 110 сыла туолуутун көрөө пятилет. катаагы соруудахтары толорорго 4 үлэ коллект. ва, 56 үлэһит охсуналлар. Онуу пятилетка төрдүс сылын соруудахтары үтү. маһынга 2 отделение, 8

Ферма коллективтара уон. на 54 манньакомт голор. буттар.

Ол эрэри профсоюз райкома социалистическай куоталаһымы тэрийингэ саҥа формалары олохтоо. бөтөх. Ардыгар куотала. Ыа түмүктэрэ өдүс хо. йутыа таһаарыаһа, проиэводство сорох салаа. ларыгар социалистическай куоталаһы кумааһыгар тэриллэр. Итилар тустары. нэн конференцияга д. ме. готтар төһөһөлөө тох. тоотулар. Холөбур, Эри. лин Эристини аатынан совхоз рабочкомун пред. седатель Г. И. Адамов иэ. ханнаатордар, үлэһити түмүктэрэ бириэмэтигэр таһаарылаан испэт бу. ланнар, куоталаһынан диниһээхтик хабыллыбат. тарыи бэлэтээтэ. Кини итинтэн салгыи профсоюз райкома, рабочкомнар куоталаһы түмүктэрии лвартайынан эрэ буолбак. на, хас мй ахсын таһа.

ран иһэллэр өрдүк наа. далааһыи ийда.

Делегат П. Я. Чичиги. наров (Субуруускай ааты. нан совхоз) профсоюз месткомнара президи. ственнай былааннар туо. лууларыи иһин таһаарыи аһиһи сүтэллэр, тэрээ. һин бопуурустарга, кол. лективнай дуогабардар толоруулууларыгар сүрүн бопомтолоруи уурааларэ наадалааһын эттэ. Кини месткомнар социалист. ческай эбэхтэллэһиттэр толоруулууларыгар ирдэ. биһи күүһүрдэлэрини мо. дуйда.

Социалистическай куо. талаһыи далааһыиыи өс. сө кэнэтэргэ, кини көү. дүүр күүһүн үрдэтэргэ саҥа, сонун формалары киллэрэр наадатын, куо. талаһыиыи кэлтэччи ма. териальнай өттүгэр ойөө. һүнгэ тардыһыа, оттон моральнай көрүлэһингэ сэтэ суолта биэрбөт су. луу үөскөөн эрэри де. легаттар Карл Маркс аа.

тыһан совхоз бириэтэһин. ра Х. Х. Матвеев, Эрилин Эристини аатынан совхоз комсомольскай комитетин секретара Александр Кузьмина, «Чурапчы» сов. хоз Сыллантааһыи отделе. ниетин упралляющаа П. Г. Михайлов, ССРС Госу. дарственный бириэмэһити лауреата, биллэһлээх сиа. гыһат М. С. Толстоузов сөһө ийдылар.

Конференцияга ССКП райкомун бастагы секре. тара П. И. Дистиков кыт. тымыи мала уонна оро. йуон сыймай бэдэн проф. союзнай тэрийлэтин ута. дымаллыбат соруктарыгар кэнэтиг тохтоон тым а. тэ.

Конференция тым ха. хаайыстыбатын проиэвод. ствотын салгыи өрө көтө. бүүтэ профсоюзнай та. рилтэ оруолун үрдэтингэ баар итэбэстэри туора. тыага туһаайаан уураах. ыһына.

Профсоюз райкомун үлэтэ ортоһон сыйыалан. на. Комитет саҥа састаа. ба быыбарданна. Кини председателинэн М. А. Романова хаттаан талы. лыһа.

ДЕЛЕГАТТАР ЭТЭЛЛЭР

Эрилин Эристини аатынан совхоз профсоюз. най тарилтэтин конференциягар рабочком председателэ Г. И. Адамов отчуоттуур дахылаа. тын дүүһэллэһингэ кэпсэтин активнайдык барда. Делегаттар профсоюзнай үлэбэ баар итэбэстэри иһиниһи арыйдылар, эбэх саҥа эһинлэри кил. лэрдилэр. Мантан аллараа ол кэпсэтинилэртэн бө. чөөрттиһит.



Е. КИРИЛЛИН (Хоптово)

ситэтэ суох дикһин баба. рабын.

Ыйдыабы, сыллаабыи этэ. итилеткатаабы былаам. нытын, тоһонку үлэһинэх. тээхитин билбэһинт. Ды. уонна хайдах күргүөмнээх. экирэттиһиллээх үлэ тах. сыман соһуй?

Аны хайа да отделение. ҥэ үчүгэй гарах суох: олуе тамныылар, оттон баһаарынай көрдөбүдгэ иһинтээбэттэриин чааһы. нан этэ да барылыбат. Бу туһунаа саҥа быыбарда. лар рабочком састааба. лута суох үлэһиттэр. Ол эрэри бийиги кытта үлэ.



М. ВАСИЛЬЕВ (Хайахсыт)

иһэри биллэрин иһин, дыону оро күүрдүү өттүгэр олох түһөбит. Куотала. һымыи үлэ-хамнас хаа. ымтыгар үктөл онгостор. гына үчүгэйдик тэрийиэх. хэ.



Н. ДЯЧКОВСКАЯ (Хадаар)

тохтуубун. Үлэһир усу. дуобуйаны тэрийбэттэн иччаттар дуогабардарэ бүтэст куота сатымаллар. өсөө сорохтор эрдэ да ба. рартап туттуммат түбэлт. лэрэ таһса турар. Иччаа. ка сылаах олорор дыһын, үлэһир мнэстэлэригэр толору талбаат усулуобу. йаны тэрийдэххэ, кинилэр көрдөһө-көрдөһө кэллэх. этилэр. Рабочком саҥа састааба бу бопуурубу. ван аһаан-минээн длары. таһаах туһаах.



А. АДАМОВ (Чаныр)

Социалистическай куо. талаһыи үгүс өрүттээхтик кытылыһыта. Бу сыймай сүһүөхтүт уйбат бопуу. руойа. Кирдэһ, эбэхтэ. тэлиһити иһиниһи, таһаартаран, тыи коллективтарынан

Саҥа үлэбэ киллэрилли. бат Үгүдэлэ хотонуи ту. туутун хаачыстыбата олус куһаған. Үрдэ, механиза. цията көтүмэхтик өгөһү. дүбүт. Иһиниһи тутуу. лар, хаачыстыбаларыгар ураты бопомтону ууруох. ха. Рабочайдар, иччаттар ортолорутар агитацион. ный-наастабыл үлэ көрдө. бүдгэ ырааһынан эһинтэ. тээбөт. Ити барыта үлэ күүрэһини мөлтөтөр.

Конференция делегаттара рабочком биир сый. лаах үлэтин ортоһон сыйыалан. тылар. Рабочком саҥа састааба быыбарданна, кини председатели. нэн Г. И. Адамов талыһына.

И. ЛЕБЕДЕВ, бийиги общ. көрр.



Спикэһит: Конференция делегаттара (уһаттан) — Эрилин Эристини аатынан совхоз Боһомо фер. матин старшаа Е. Р. Осипова, Карл Маркс аа. тынан совхоз шофера Н. А. Федотов, Субуруускай аатынан совхоз комсо. мольскай тарилтэтин се. кретара Р. С. Барашков, механизатор Е. В. Дья. ковская, Одьулуун отде. лениетин бириэмэһирэ Х. Х. Матвеев, Мугудай отделеһитин упралля. щайын а. т. А. В. Зага. ров (үһүөн Карл Маркс аатынан совхозтан) уһун «Чурапчы» совхоз түтү. рүн бириэмэһирэ П. И. Христофоров.

Комсомольская конференцияны көрсө

БАЧЫМНААХТАР

Орто оскуоланы бүтэ. рэн барап манньакомт. тыи сымдар Татьяна Ксенофонтова, Елена Гри. горьева, Арина Егорова көдүүс уонна хаачысты. ба пятилеткатын устата. сөһү итингитигэр үлэһин хааларга бачым көтө. рөн «ЫБСЛКС 60 сыла» фермага манньакомттыи сымдарлар, Татьяна бы. йаа оройуонга бастагы. нан үс таһаанчалаах көрбөһүн кыла. Оттон Елена уон ийга хас биирдэн фуражкай ына. ҥыттан 2344 кг үтүт ман. соруудаһын 111, Арина ына. ҥын ахымттан 2127 кг илан, былаанын 195 ки. лограммнан куоһаран эмнэ үчүгэй көрдөрүүдэ. ри ситиһиттар.

Коллектив оройуоннаа. бы комсомольскай тарилтэ конференциятын үлэбэ са. ҥа бэлэтхэрдээх көрөөр туһугар ударнай вахта. ба турар. Буолумуна да.

баны, кинилэртэн Татя. на Ксенофонтованы уон. на Елена Григорьеваны совхоз комсомолеттара конференцияга делегатта. рынан таһыттар.

А. КУЗЬМИН.

УОЛАТТАР—ФЕРМАБА

«Юности» — Субуруускай аатынан совхоз Соловье. втарыи отделеһитин биир бастыг комсомольскай. иччай фермага. Манна 9 манньакомт үлэһир, старнайдар уонна на. ставиһиттара оһыттаах ман. ньакомт Е. И. Кроннико. на. Уруккута совхоз биир бастыг ыһарай көрөөчү. тэ Е. Д. Николаева эмнэ кэстэһиниһэр. Кинилэр көмөлөрүһүн иһинэ-үһүс сымдарыи манньакомт. тылар Екатерина Федоро. ва, Людиги Хомпаева, Татьяна Николаева, Све. тлана Сибирякова бастыг үлэһиттар буода үүнүлэр. Быһыл манна Хатылы оскуолатын бүтэрбит Егор

Собакин, Виктор Семенов, Прокопий Собакин иһи. ньакомттыи кэллээр. Елена Николаевна Крон. никова уолаттар үлэһити улаханым аһынар уонна су бачымыи иһиниһи тар. баттар наадалааһын бэлэ. тинир.

Комсомольскай — иччат коллектив оройуоннаабы комсомольскай конферен. цияга бэлэмнэһин иһин. гэр, сүөһүттэн иһиллэр бородуукуһууны албатын. чакырдар иһиһиһиһи дүүһэллэһин биир, иһитиэх устата хас биирдэн фу. ражкай иһахтан 600 кг итэбэһа суох үтүт иһиһи эбэхтэллэһити иһиниһи.

Үтүт иһын былаанын толорууга эһин иһиһи быһаарар суолталаһ. Бу үлэбэ туруорулуубут Се. мен Макаров күннэтэ биһетин тонна убоһи көһүлөрбөнү бэлэмнэр. Биир иһахха күһгэ 40 кг оту биһэрэ, эһи аһы. мытыи сэтэһи үтүт иһиһи элбэтингэ коллектив ту. руулаһан үлэһир.

государственной биримийэ лауреата
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ТОЛСТОУХОВ

(ССМП НК от ыйынабы (1978 с.) Пленумугар таб Л. И. Брежнев дакылазгыттан.)

A portrait of a Mongolian woman, likely a herder, wearing a large, dark fur hat and a dark jacket. She is sitting in a dry, open landscape. In the background, a herd of dark-colored horses or ponies is grazing.

Г. СИВЦЕВ, ханыат эмалл. нөбү.

